

Šifra predmeta: BUS253	Naziv predmeta: FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE		
Nivo: Prvi ciklus studija	Godina: II	Semestar: IV	Broj ECTS kredita: 6
Status: obavezni predmet	Broj sati sedmično: 6		Ukupan broj sati: 90
1. CILJ PREDMETA	Cilj predmeta Finansijsko izvještavanje je potpunije shvatanja računovodstvene logike, računovodstvenog ciklusa i finansijskog izvještaja kao glavnog outputa računovodstvene funkcije		
1.1. Osnovne tematske jedinice	1. Okvir za prezentaciju finansijskih izvještaja 2. Zakon o računovodstvu i reviziji BiH i FBiH 3. Podjela privrednih subjekata i njihova obaveza kod finansijskog izvještavanja 4. IV, VII i VIII Direktiva EU 5. Računovodstvene politike 6. Zaključna knjiženja i preduslovi za realnim finansijskim izvještajima 7. Finansijski izvještaji (cilj, predmet, korisnici, obveznici,...) 8. Organi upravljanja u privrednom društvu i uloga u vezi usvajanja finansijskih izvještaja 9. Povezanost finansijskih izvještaja i Godišnji izvještaj 10. Finansijski izvještaji kao podloga kvalitetnom planiranju, kontroli, analizi poslovanja		
1.2. Rezultati učenja	Nakon položenog predmeta Finansijsko izvještavanje, studenti će moći da: 1. Opišu i evaluiraju aplikaciju ključnih koncepata iz oblasti finansijskog izvještavanja 2. Koriste znanja i vještine za potrebe izrade i prezentacije finansijskih izvještaja		
2. NAČIN ORGANIZACIJE NASTAVE			
Opis aktivnosti (%)			
2.1. Način izvođenja nastave	1. ex katedra 2. diskusije 3. prezentacije		1. 70% 2. 20% 3. 10%
Učešće u ocjeni (%)			
2.2. Sistemi ocjenjivanja	1. prvi parcijalni ispit 2. drugi parcijalni ispit 3. finalni ispit 4. kviz 5. prezentacija		1. 20% (20 bodova) 2. 20% (20 bodova) 3. 50% (50 bodova) 4. 5% (5 bodova) 5. 5% (5 bodova)
3. LITERATURA	1. MSFI i MRS 2. Jahić M.: Finansijsko računovodstveno, Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH, Sarajevo, 2008 3. Katarina Žager i drugi, Analiza finansijskih izvještaja, Zagreb 2008 4. Bogetić Pavle, Teorija i analiza bilansa, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2000.		